

Spirit of Bosnia / Duh Bosne

An International, Interdisciplinary, Bilingual, Online Journal
Me?unarodni, interdisciplinarni, dvojezi?ni, online ?asopis

O ste?cima

Nenad Azijus Tanovi?

Danas Bosnom jašu savremeni jaha?i Apokalipse: smrt, razaranje, etni?ko ?iš?enje i laž. Razara se sve što su hiljadama godina ljudski duh i miši?i naših pradjedova stvarali i stvorili. Dan za danom, mjesec za mjesecom, godinu za godinom iza njih ostaju razoreni gradovi, spaljena sela, mrtvi koji se pretvaraju u statisti?ke izvještaje. Sa svakim novim brojem te besramne svjetske statistike beš?aš?a, svakodnevno bestidno publikovane preko redija i televizije, gradi se trajni spomenik neljuduskosti onih koji su se ljudima, pravovjernim i nacijom izgra?enom na smrti i sili htjeli zvati.

A istina je: Tu na tom uistinu geografski malom prostoru Bosne, gdje su se vijekovima sudaale egoisti?ne namjere razli?itih kultura i civilizacija, gr?ko-helenisti?ke i rimskoetrurske, gdje je bila granica Isto?nog i Zapadnog rimskog carstva, gdje su u zagrljaju zauvijek ostali izmiješani islam i hriš?anstvo, tu je ostalo rasuto na desetine hiljada ste?aka. To su nadgrobni spomenici onih koji se izme?u jedanaestog i petnaestog vijeka nijednom carstvu ni uticaju nisu priklonili, ve? su ostali vjerni sebi i onome što su samo u sebi u Bosni mogli na?i. Na toj prostornoj vododjelnici civilizacija, kultova i religija oni su našli svoj put u mirenju nepomirljivog, u preplitanju i prožimanju onoga što je težilo potiranju svega što nije istovjetno. Vrijeme je pokazalo da je na ovim prostorima ljudska misao uvijek bila slabija, ali pametnija od ma?a. Od ma?a se ginulo, ali se od misli i sa misli živjelo, jer ma? nije mogao da razriješi suprotnosti. Tu na tim prostorima Bosne i Hercegovine, gdje je svaki vid egzistencije bio uslovljen koegzistencijom, ljudski duh, a ne ma?, je ostavio trajne vizije i filozofiju života. Historija, istina, bilježi one koji su razarali, ali pamti i vrednuje samo one koji su gradili.

Danas imam 46 godina, jer sam ro?en nepune tri godine nakon što je završen Drugi svjetski rat, iste godine kada je objavljeno da je prona?en tranzistor i ponovo nakon dvije hiljade godina stvorena država Izrael, a svega trinaest godina prije nego je prvi ?ovjek otišao u svemir. Bio sam savremenik onih koji su prije dvadesetpet godina zakora?ili na Mjesec i ?ije sam prve korake po njemu pomno pratio na televizijskom ekranu. Mnogo sam u?io i mnogo nau?io. Radio sam u laboratorijama po svijetu u kojima se pokazalo i dokazalo da postoji antimaterija i da ono što je izgledalo nedjeljivo kao što su proton i neutron postaje djeljivo i to na beskrajno složen i komplikovan na?in. Dotakao sam kamen donešen sa Mjeseca, neki drugi svijet koji mi se ?inio tako stran i dalek. Vidio sam kako se Oktobarska revolucija koja je na po?etku vijeka bila velika nuda pokazala krajem tog istog vijeka kao najve?a zabluda.

Ali initimno, nikada nisam prestao da vjerujem, da su natpisi koje sam pro?itao sa ste?aka i ono što su pokrenuli u meni, prava istina o životu. Jedna?ine koje sam nau?io, i kojima se svijet elektrona i mikro?ipova pokoravao, su me oduševljavale, ra?unari beskrajno radovali, ali sam znao da ono što

je danas tehnika i tehnološka istina sutra?e biti samo muzejski eksponat. A kada bih pro?itao natpis sa ste?ka, koji je bez velikih i malih slova, bez podjele rije?i u re?enice i bez re?eni?nih znakova, tada bi do mene, u trenu kroz vijekove prenesen, dopro istinski ljudski krik, istovremeno i potresan i dirljiv, jer se tu u nekoliko redaka stisla cijela životna staza pokojnika, njegove sklonosti i njegova povijest i rodovsko stablo i gruntovnica i ljubav prema ženi i baštini i ?u?enje pred smr?u. I ljudski strah pred zaboravom i prkos malobrojnih, ali uistinu hrabrih pred Bogom. Ta nepogrešivost u izricanju, ta ta?nost u formulaciji, to odsustvo ukrasa i suvišnosti, ta zgusnutost su bili govor slika u kamenu namijenjen vje?nosti, al i pe?at na duši za pokoljenja koja su dolazila. Pred o?ima mi promi?u vitezi u oklopima, lovci u lovu, ratari u polju, borci na viteškim turnirima, propeti konji, igra?i u kolu, dame u haljinama, cvije?e, vukovi, medvjedi, veprovi i psi. Me?u omiljenim ukrasima su križ, polumjesec, zvezde i svastika. Prizori slave život, radost, fizi?ku snagu i veselje. Upitanost nad smr?u i nestankom se sluti iz pojedinih zapisa, a ne izvire iz uklesanih slika.

Te kamene gromade su ponekad teške i po 30,000kg i nemaju isti oblik. Nekad je to sarkofag s krovom na dvije vode, nekad visoki stubac ili obi?na ravna plo?a, ili tumba, (sanduk formi duguljaste kocke sa ravnim površinama), ili jednostavan nepravilan grubo isklesan monolit. Prosje?na dužina im je oko 2 m, širina oko 1m. Plo?e su visoke od 30 do 50 cm, a sarkofazi i tombe oko 1,5 m. Visina stubaca je preko dva, ali ne i preko tri metra. Danas u Bosni i Hercegovini postoji 1.300 grobalja sa ste?cima (od toga u Hercegovini ih je oko 400), dok ih je još oko 150 u Dalmaciji.

Ukupan broj sa?uvanih ste?aka je oko 40.000. Gotovo sva groblja su na uzvisinama odakle se pruža divan pogled na okolinu, kraj iz kojeg su potekli oni koji su tu zemlju i srecem i dušom voljeli.

I sada, nakon ovog krvavog ratnog iskustva Bosne, više i iskrenije nego ikada prije, vjerujem da oni koji su znali tako vjerovati, klesati, voljeti, pisati i umirati ne treba da se plaše nijedne budu?nosti, ni oni ni one generacije koje su ih naslijedile.

(1994)

From Oblici bosanskih duša (Sarajevo: Grafi?ar Promet, 2006) Published with the permission of the author – © 2006 Nenad Azijus Tanovi?

The preceding text is copyright of the author and/or translator and is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.